

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO: 24.3.	20. 25. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ: 27-11/25-1	
VEZA:	
EPA: 509XXVII	
SKRACENICA:	PRILOG:

## Skupština Crne Gore


N/r Andriji Mandiću, predsjedniku


Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 130 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo **PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM DOBRU**, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.


Za predstavnika predlagača koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određen je poslanik **Ilir Čapuni**.


Podgorica, 2 .03.2025. god.


Poslanici:

  
ILIR ČAPUNI

  
ARŠAN ČOIBI

  
MEHMET ZEKIĆ

  
MOMČILO LEKOVIĆ

  
AMER SMAILOVIĆ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM DOBRU**

### **Član 1**

U Zakonu o morskome dobru ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 14/92, 59/92, 27/94, „Službeni list Crne Gore”, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11), u članu 2 stav 2, briše se.

### **Član 2**

U članu 3 stav 2, 3 i 4, brišu se.

### **Član 3**

Član 5 mijenja se i glasi:

„Integralno upravljanje morskim dobrom vrši društvo ograničene odgovornosti (u daljem tekstu: Društvo) koje osniva Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Društvo:

- 1) obezbjeđuje institucionalnu koordinaciju između organa državne uprave i lokalne samouprave u integralnom upravljanju morskim dobrom;
- 2) priprema plan upravljanja morskim dobrom na period od pet godina, u saradnji sa opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj (u daljem tekstu: opština);
- 3) obezbjeđuje sprovođenje ispitivanja od značaja za upravljanje morskim dobrom (kvalitet morske vode, obalna erozija i dr.);
- 4) upravlja zaštićenim prirodnim dobrima od državnog značaja u zoni morskog dobra, u skladu sa zakonom;
- 5) stara se o zaštiti specifičnih obalnih ekosistema (močvare, ušća, morska staništa, priobalne šume, dine i sl.);
- 6) vodi jedinstvenu bazu podataka o morskome dobru;
- 7) obavlja i druge poslove upravljanja morskim dobrom, u skladu sa zakonom.“

### **Član 4**

Posle člana 5 dodaje se pet novih članova koji glase:

#### **„Član 5a**

Opština vrši redovno upravljanje morskim dobrom na svojoj teritoriji kao prenesene poslove.

Pod redovnim upravljanjem iz stava 1 ovog člana podrazumijeva se:

- 1) zaštita i unapređenje morskog dobra;
- 2) donošenje godišnjeg programa redovnog upravljanja morskim dobrom (u daljem tekstu: godišnji program opštine), po prethodnom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove državne imovine (u daljem tekstu: ministarstvo);
- 3) donošenje plana organizacije i korišćenja kupališta sa servisnim sadržajima;
- 4) donošenje plana korišćenja luka od lokalnog značaja, pristaništa, privezišta, ponti, mandrača, vezova i sidrišta;



- 5) donošenje programa privremenih objekata u zoni morskog dobra, u skladu sa zakonom;
- 6) zaštita plaža i kupališta od obalne erozije i drugih procesa;
- 7) upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima od lokalnog značaja u zoni morskog dobra, u skladu sa zakonom;
- 8) sprovođenje postupka davanja morskog dobra na korišćenje, u skladu sa zakonom;
- 9) organizovanje prevoza trajektnom linijom u unutrašnjim morskim vodama, u skladu sa zakonom;
- 10) izgradnja komunalne infrastrukture i pružanje komunalnih usluga na području morskog dobra, u skladu sa zakonom;
- 11) izgradnja, sanacija i održavanja luka od lokalnog značaja, pristaništa, privezišta, vezova, u skladu sa zakonom;
- 12) izgradnja, sanacija i održavanje kupališta, ponti, mandrača, šetališta uz more, navoza i druge infrastrukture, u skladu sa zakonom;
- 13) vršenje komunalnog nadzora i održavanja komunalnog reda u zoni morskog dobra;
- 14) sprovođenje postupka dodjele koncesije u luci od lokalnog značaja;
- 15) druge poslove redovnog upravljanja u skladu sa zakonom.

#### Član 5b

Plan upravljanja morskim dobrom iz člana 5 stav 2 tačka 2 ovog zakona donosi Vlada na predlog ministarstva.

Plan iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) ocjenu stanja u zoni morskog dobra i stepen realizacije planskih dokumenata;
- 2) ciljeve zaštite i održivog razvoja;
- 3) smjernice i prioritete za zaštitu i očuvanje morskog dobra i razvojne smjernice;
- 4) mjere korišćenja i zaštite morskog dobra;
- 5) mjere uređivanja i održavanja morskog dobra;
- 6) način saradnje Društva, opštine i nevladinih organizacija, građana, vlasnika i korisnika nepokretnosti u zoni morskog dobra;
- 7) mjere praćenja prirodnih i drugih procesa u zoni morskog dobra (monitoring);
- 8) mjere praćenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima;
- 9) aktivnosti na promociji i valorizaciji morskog dobra;
- 10) okvirna finansijska sredstva za realizaciju plana upravljanja;
- 11) okvirne rokove i nosioce realizacije plana upravljanja;
- 12) druge elemente od značaja za upravljanje morskim dobrom.

Sadržaj, metodologiju i postupak izrade plana upravljanja morskim dobrom propisuje ministarstvo nadležno za poslove upravljanja morskim dobrom (u daljem tekstu: Ministarstvo).

#### Član 5v

Godišnji program opštine sadrži:

- način korišćenja i zaštite morskog dobra;
- mjere uređivanja i održavanja morskog dobra;
- iznos potrebnih finansijskih sredstava;

- plan raspisivanja javnih poziva za zaključivanje ugovora o korišćenju morskog dobra i praćenja realizacije ugovora o korišćenju morskog dobra;
- plan saradnje sa nevladinim organizacijama, građanima, vlasnicima i korisnicima nepokretnosti u zoni morskog dobra;
- druge mjere redovnog upravljanju morskim dobrom, u skladu sa ovim zakonom.

Godišnji program opštine usklađuje se sa planom upravljanja morskim dobrom iz člana 5b ovog zakona.

Godišnji program opštine donosi se najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Sadržaj godišnjeg programa opštine utvrđuje ministarstvo.

#### Član 5g

Društvo, odnosno opština podnose ministarstvu izvještaj o integralnom upravljanju morskim dobrom iz člana 5 ovog zakona, odnosno izvještaj o realizaciji godišnjeg programa opštine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo podnosi Vladi jedinstveni izvještaj o upravljanju morskim dobrom do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj izvještaja iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje ministarstvo.

#### Član 5d

Društvo uspostavlja i vodi jedinstvenu bazu podataka o morskom dobru (u daljem tekstu: baza podataka).

U bazu podataka unose se podaci o: namjeni prostora morskog dobra; objektima u zoni morskog dobra, njihovom položaju i površini; korisnicima morskog dobra; kvalitetu morske vode na javnim kupalištima i drugi podaci od značaja za upravljanje morskim dobrom.

Nadležni organi državne i lokalne uprave dužni su da dostavljaju podatke neophodne za vođenje baze podataka.

Baza podataka objavljuje se na internet stranici Društva.“

#### Član 5

Član 8 mijenja se i glasi:

„Uslove, rok korišćenja morskog dobra i visinu naknade propisuje nadležni organ opštine.

Dio naknade iz stava 1 ovog člana u procentu od 10% predstavlja prihod Društva a dio naknade u procentu od 90% je namjenski prihod opštine koji se koristi za redovno upravljanje morskim dobrom.“

#### Član 6

U članu 9 riječi: „javnog preduzeća“ zamjenjuju se riječima: “nadležnog organa lokalne uprave“.

#### Član 7

U članu 11 u stavu 1 posle tačke 3 dodaje se nova tačka 4 koja glasi: „prenese prava i obaveze na drugo pravno ili fizičko lice bez saglasnosti nadležnog organa lokalne uprave“.

U stavu 2 ovog člana riječi: „na predlog javnog preduzeća, donosi nadležni organ uprave.“ zamjenjuju se riječima: „donosi nadležni organ lokalne uprave.“



## **Član 8**

Poslije člana 22 dodaje se novo poglavlje „IIIa NADZOR“ i pet novih članova koji glase:

### **„Član 22a**

Skupština opštine, na način utvrđen statutom, vrši nadzor nad namjenskim korišćenjem sredstava ostvarenih po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra u skladu sa članom 8 stav 2 ovog zakona.

### **Član 22b**

Predsjednik opštine, na način utvrđen statutom, vrši nadzor finansijskog, materijalnog i računovodstvenog poslovanja korisnika budžeta nadležnog za realizaciju programa upravljanja u pogledu namjene, obima i dinamike korišćenja sredstava iz člana 8 stav 2 ovog zakona.

### **Član 22v**

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona i upravni nadzor nad radom Društva vrši ministarstvo.

### **Član 22g**

Inspekcijski nadzor nad obavljanjem poslova upravljanja morskim dobrom iz člana 5 i 5a ovog zakona vrše nadležne inspekcije, u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem člana 8 stav 2 ovog zakona vrši budžetski inspektor u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se uređuje inspekcijski nadzor, budžet i fiskalna odgovornost.

### **Član 22d**

Inspektor sačinjava izvještaj o inspekcijskom nadzoru i dostavlja ga ministru nadležnom za poslove koji su predmet nadzora najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenja kontrole.”

## **Član 9**

Posle člana 29 dodaju se dva nova člana koja glase:

### **„Član 29a**

Javno preduzeće reorganizovaće se u Društvo u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o privrednim društvima, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Društvo nastavlja da posluje kao pravni sledbenik javnog preduzeća.

Vlada će usaglasiti organizaciju i način rada državne uprave sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Opština će utvrditi organizaciju vršenja prenesenih poslova redovnog upravljanja morskim dobrom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ugovori o korišćenju morskog dobra zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do isteka roka na koji su zaključeni.

Društvo će opštini ustupiti potraživanja po osnovu ugovora iz stava 2 ovog člana u roku od 90 dana od dana utvrđivanja organizacije vršenja prenesenih poslova redovnog upravljanja morskim dobrom.

#### Član 29b

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada će donijeti plan upravljanja morskim dobrom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Opština će donijeti godišnji program u roku od 90 dana od donošenja plana iz stava 2 ovog člana.

Baza podataka iz člana 5g ovog zakona uspostaviće se u roku od devet mjeseci od dana reorganizacije javnog preduzeća.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o morskom dobru ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 14/92, 59/92, 27/94, „Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11).“

#### Član 10

Posle člana 33 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 33a

Zakon o izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 19/25) i Zakon o lukama („Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11, 27/13 i 18/19) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

#### Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

### OBRAZLOŽENJE

#### I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom dobru sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 1/07 i 38/13) kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

#### II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o morskom dobru iz 1978. godine, koji je bio u primjeni do 1992. godine, upravljanje morskim dobrom Crne Gore bilo je u nadležnosti opština. Od 1992. god, međutim, sprovodi se potpuna centralizacija njegovim utvrđivanjem u nadležnost javnog preduzeća koje osniva Skupština Crne Gore. Nakon toga su se propisi mijenjali, dok je organizacioni oblik upravljanja morskom obalom ostao isti. Ovo bez obzira što je još od 2010. godine prestao da važi Zakon o javnim preduzećima i što je utvrđen prelazni rok od tri godine da se javna preduzeća reorganizuju u privredna društva, kako je to izričito propisano Zakonom o unapređenju poslovnog ambijenta („Sl.list CG“, broj 40/10). Te odredbe do danas nisu primjenjene na Javno preduzeće Morsko dobro koje i dalje posluje u



nezakonitom obliku te je ovim zakonom potrebno stvoriti uslove za njegovu reorganizaciju i pretpostavke za decentralizaciju poslova upravljanja morskom obalom.

Potreba decentralizacije proizilazi iz člana 2 Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG – Međunarodni ugovori“ br. 5/08), kojim je propisano da će javne poslove prvenstveno obavljati oni organi vlasti koji su najbliži građanima, te da prilikom prenošenja poslova drugom organu vlasti, treba uzeti u obzir obim i prirodu posla i zahtjeve u pogledu efikasnosti i ekonomičnost, kao i da će u slučajevima prenošenja ovlašćenja sa centralnih ili regionalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima, u što je moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovo sprovođenje lokalnim uslovima.

### **III USKLAĐENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom dobru nije vršeno usklađivanje sa direktivama EU.

Predlog zakona je usklađen sa članom 2 Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG – Međunarodni ugovori“ br. 5/08) kao i sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih Nacija o pravu mora („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori“, br. 01/86).

#### **IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

**Članom 1** Predloga, koji se odnosi na član 2 važećeg zakona, iz obuhvata morskog dobra brišu se obale vode rijeke Bojane na teritoriji Crne Gore zbog primjene principa ravnopravnosti i jednakosti pred Ustavom i zakonom. Naime, ušća rijeka koja se ulivaju u more i inače predstavljaju sastavni dio morskog dobra, kako je to propisano članom 2 stav 1 važećeg Zakona, ali se obale tih rijeka ni u jednoj opštini ne nalaze u ovoj zoni, izuzev obala rijeke Bojane. To opštinu Ulcinj dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na ostale primorske opštine čije se rijeke takođe ulivaju u more ali bez ograničenja u upravljanju njihovim obalama.

**Članom 2** briše se član 3 stav 2, 3 i 4 važećeg zakona, radi usklađivanja sa članom 1 ovog Predloga. Naime, stavom 2, čije se brisanje predlaže, bliže je definisana obala rijeke Bojane a stavom 4 propisana nadležnost organa državne uprave za poslove vodoprivrede da u saradnji sa organizacijom nadležnom za hidrometeorološke poslove utvrdi liniju srednjeg dvadesetogodišnjeg vodostaja rijeke Bojane. Osim toga, stavom 3 propisana je nadležnost skupštine da utvrdi širinu morske obale za pojedina područja i preko granice utvrđene u stavu 1 ovog člana. Brisanje tog stava predlaže se zbog primjene principa vladavine prava jer su granice morskog dobra određene zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama pa se samo tim aktima mogu mijenjati.

**Članom 3**, kojim se mijenja član 5 važećeg zakona, usklađuje se javno preduzeće sa Zakonom o privrednim društvima tako što se mijenja njegov oblik u društvo ograničene odgovornosti. Takođe se mijenja nadležnost za njegovo osnivanje, koju je do sada imala Skupštine Crne Gore, a koja se ovim zakonom utvrđuje Vladi zbog potrebe za efikasnijim ostvarivanjem prava osnivača u privrednom društvu i operativnijim obavljanjem poslova za koje je ovlašćeno. Naime, privredno društvo vrši dio poslova upravljanja morskom obalom kao dobrom od opšteg interesa, što po prirodi stvari spada u domen izvršne a ne zakonodavne vlasti. Pod upravljanjem se inače, u smislu člana 10 tačka 13 Zakona o državnoj imovini, podrazumijeva odlučivanje o čuvanju, održavanju, obnavljanju, ostvarenju prihoda, osiguranju i unaprjeđivanju, kao i o drugim pitanjima od značaja za



ostvarenje namjene stvari za koje je, u skladu sa članom 20 stav 1 istog zakona, utvrđena nadležnost organa državne uprave za poslove imovine, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije određeno. Pored toga, predloženim članom 3 Predloga preciziraju se poslovi privrednog društva u skladu sa zahtjevima decentralizacije i odnose na integralno upravljanje morskim dobrom, sa fokusom na predlaganje dugoročnog strateškog plana upravljanja u ovoj oblasti koje je utvrđeno u nadležnost Vlade, ali i na institucionalnu koordinaciju između centralnih i lokalnih vlasti te druge poslove unapređenja i zaštite ovog resursa.

**Članom 4**, kojim se dodaje pet novih članova, poslovi redovnog upravljanja morskom obalom prenose se opštinama primorskog regiona i preciziraju, zatim, propisuje se sadržaj i rok donošenja planskih i programskih dokumenata od značaja za upravljanje morskom obalom, nadležnost za njihovo donošenje, obavezu njihovog usklađivanja, nadležnost, način i rok izvještavanja i obaveza uspostavljanja jedinstvene baze podataka o morskom dobru te utvrđuje nadležnost za propisivanje sadržaja navedenih akata.

U **članu 5**, kojim se mijenja član 8 Zakona, utvrđuje se nadležnost opštine da propiše uslove, rok korišćenjaorskog dobra i visinu naknade te propisuje da dio naknade za korišćenjeorskog dobra u procentu od 10% predstavlja prihod Društva a da je dio naknade u procentu od 90% namjenski prihod opštine koji se koristi za redovno upravljanje morskim dobrom.

U **članu 6** vrši se usklađivanje člana 9 zakona sa članom 3 i 5a Predloga.

U **članu 7** vrši se tehničko usklađivanje člana 11 stav 2 Zakona sa članom 5 Predloga i popunjava pravna praznina u slučaju kada korisnikorskog dobra bez saglasnosti prenese prava i obaveze na drugo pravno ili fizičko lice.

U **članu 8** dodaje se novo poglavlje koje reguliše nadzor i pet novih članova. Članom 22a propisano je da skupština opštine, na način utvrđen statutom, vrši nadzor nad namjenskim korišćenjem sredstava ostvarenih po osnovu naknade za korišćenjeorskog dobra u skladu sa članom 8 stav 2 ovog zakona. Članom 22b propisuje se nadležnost predsjednika opštine da, na način utvrđen statutom, vrši nadzor finansijskog, materijalnog i računovodstvenog poslovanja korisnika budžeta nadležnog za realizaciju programa upravljanja u pogledu namjene, obima i dinamike korišćenja sredstava iz člana 8 stav 2 ovog zakona. Članom 22v utvrđuje se nadležnost ministarstva za poslove državne imovine za vršenje nadzora nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona. Članom 22g propisano je da inspekcijiski nadzor nad obavljanjem poslova redovnog upravljanja morskim dobrom vrše nadležne inspekcije, u skladu sa zakonom a da inspekcijiski nadzor nad sprovođenjem člana 8 stav 2 ovog zakona vrši budžetski inspektor u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se uređuje inspekcijiski nadzor, budžet i fiskalna odgovornost. Članom 22d propisano je da inspektor sačinjava izvještaj o inspekcijiskom nadzoru i dostavlja ga ministru nadležnom za poslove koji su predmet nadzora najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenja kontrole i da obavještava podnosioca inicijative za vršenje kontrole o nalazima inspekcijiskog nadzora, ako podnosilac to zahtijeva.

**Članom 9**, kojim se dodaju 2 nova člana, propisuje se da će se javno preduzeće reorganizovati u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o privrednim društvima u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i uređuje pravno sledbeništvo između javnog preduzeća i novog privrednog društva, zatim, utvrđuje da će Vlada, odnosno opština utvrditi organizaciju i način rada u vezi sa vršenjem poslova upravljanja morskim dobrom



u skladu sa ovim zakonom u roku od 30, odnosno 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, da će se ugovori o korišćenju morskog dobra zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivati do isteka roka na koji su zaključeni bez promjene prava i obaveza korisnika i da će reorganizovano društvo ustupiti opštini potraživanja po osnovu zaključenih ugovora o korišćenju morskog dobra u roku od 90 dana od dana utvrđivanja organizacije vršenja prenesenih poslova redovnog upravljanja morskim dobrom.

Takođe su regulisani rokovi u kojima će se donijeti propisi za sprovođenje ovog zakona, petogodišnji plan upravljanja morskim dobrom, godišnji program redovnog upravljanja i uspostaviti baza podataka.

**Članom 10** propisuje se rok za usklađivanje odredbi Zakona o planiranju prostora, izgradnji objekata i Zakona o lukama, sa odredbama ovog zakona

**Članom 11** propisano je stupanje na snagu zakona.

#### **V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Crne Gore.



## **TEKST ODREDAVA ZAKONA O MORSKOM DOBRU KOJE SE MIJENJAJU**

### **Član 2**

Morskim dobrom, u smislu ovog zakona, smatra se morska obala, luke, lukobrani, navozi, nasipi, sprudovi, kupališta, hridi, limani, grebeni, vrulje, izvori i vrela na obali, ušća rijeka koje se ulivaju umore, kanali spojeni sa morem, podmorje, morsko dno i podzemlje kao i unutrašnje morske vode i teritorijalno more, živa i neživa bogatstva u njima i živa i neživa bogatstva epikontinentalnog pojasa.

Morskim dobrom, u smislu ovog zakona, smatraju se i obale vode rijeke Bojane na teritoriji Crne Gore.

### **Član 3**

Morskom obalom, u smislu ovog zakona, smatra se pojas kopna ograničen linijom do koje dopiru najveći talasi za vrijeme najjačeg nevremena, kao i dio kopna koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korišćenju mora za pomorski saobraćaj i morski ribolov i za druge svrhe koje su u vezi sa korišćenjem mora, a koji je širok najmanje šest metara, računajući od linije koja je horizontalno udaljena od linije do koje dopiru najveći talasi za vrijeme najjačeg nevremena.

Pod obalom rijeke Bojane, u smislu ovog zakona, smatra se pojas kopna koji je širok najmanje šest metara računajući od linije koja je vodoravno udaljena od linije srednjeg dvadesetogodišnjeg vodostaja.

Skupština Crne Gore može utvrditi širinu morske obale za pojedina područja i preko granice utvrđene u stavu 1. ovog člana.

Organ državne uprave nadležan za poslove vodoprivrede u saradnji sa organizacijom nadležnom za hidrometeorološke poslove utvrdiće liniju srednjeg dvadesetogodišnjeg vodostaja rijeke Bojane.

### **Član 5**

Morskim dobrom upravlja javno preduzeće.

Skupština Crne Gore će posebnom odlukom osnovati javno preduzeće.

### **Član 8**

Vlada Crne Gore donosi odluku kojom se uređuju uslovi, vrijeme korišćenja morskog dobra i visina naknade.

U skladu sa odlukom iz stava 1. ovog člana javno preduzeće zaključuje ugovor o korišćenju morskog dobra sa korisnikom morskog dobra.



Naknada za korišćenje morskog dobra je prihod javnog preduzeća i koristi se za zaštitu, uređenje, unapređenje morskog dobra, kao i za izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra.

Plan korišćenja sredstava iz stava 3. ovog člana donosi javno preduzeće uz saglasnost Vlade Crne Gore.

#### **Član 9**

Korisnik morskog dobra ne može prenijeti svoja prava i obaveze na drugo pravno ili fizičko lice bez saglasnosti javnog preduzeća.

#### **Član 11**

Korišćenje morskog dobra može se uskratiti u cjelosti ili djelimično prije isteka roka, ako korisnik morskog dobra:

- 1) ne koristi morsko dobro pod uslovima određenim odlukom iz člana 8. stav 1. ovog zakona;
- 2) u određenom roku ne izgradi građevinski, sportski ili drugi objekat koji je bio dužan izgraditi, ili ako morsko dobro u određenom roku ne privede određenoj namjeni;
- 3) blagovremeno ne plati dospjelu naknadu za korišćenje morskog dobra.

Rješenje o uskraćivanju daljeg korišćenja morskog dobra na predlog javnog preduzeća, donosi nadležni organ uprave.